

**PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA PRVO ZAPOSLENJE**  
**„VAUČER ZA POSAO“**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Završena škola/fakultet: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Zanimanje: \_\_\_\_\_

Telefon/email: \_\_\_\_\_

Radno iskustvo (ukratko opisati svoje radno iskustvo): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(potpis nezaposlene osobe)

Naziv poslodavca: \_\_\_\_\_

Sjedište: \_\_\_\_\_

Telefon/email: \_\_\_\_\_

Ovlaštena osoba: \_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)

---

---

( Podnosilac zahtjeva )

**Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo**  
**Ul. Đoke Mazalića br. 3**  
**71000 Sarajevo**

**APLIKACIJA ZA POSLODAVCA**  
za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja  
Prvo zaposlenje

1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

- Naziv, sjedište i adresa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- tel/fax/e-mail i kontakt osoba \_\_\_\_\_

- Ovlaštena osoba \_\_\_\_\_

- identifikacioni broj \_\_\_\_\_

- broj, datum i mjesto registracije \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva \_\_\_\_\_

2. Broj nezaposlenih osoba koje se planiraju zaposliti po programu \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)

\_\_\_\_\_  
( Podnosilac zahtjeva )

**PRIJAVA**  
potreba za pripravnicima

Redni broj	Opis poslova koje će obavljati sufinansirana osoba	Broj osoba	Stepen obrazovanja	Zanimanje	Mjesečna neto plaća
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

\_\_\_\_\_  
( mjesto i datum)

M.P

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)